



8

113年葉氏盃全國橋藝競賽橋士組

8

14 14 14  
計

NS 邱惟俊 陳建勳(開0)

4

Table 2

5

NS 黃有章 楊柏因(開C)

EW 黃建仁 陳榮鎮(開C)

EW 周靖捷 陳榮安(開0)

B#	DL	身價	公開室			關閉室			差數		國際序分		COP		Datum			
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 4	# 5	# 4	# 5	#4	#5	Mean	NS	EW	
15	S	NS	2SS2	110		2SS-1		100	210		5				NS40	2	4	
16	W	EW	4HW4		620	5HW5		650	30		1			EW640	1			
17	N	None	4HS4	420		4HS5	450			30		1		NS440	-1			
18	E	NS	3NE6		490	3NE6		490						EW480				
19	S	EW	7DN7	1440		7NS7	1520			80		2		NS1370	2	-4		
20	W	Both	1NE-1	100		2DN3	110			10				NS110				
21	N	NS	6CE6		920	6CE6		920						EW540	-9	9		
22	E	EW	2SE-1	100		3NE3		600	700		12			EW280	9	8		
23	S	Both	2DN4	130		3SW-1	100		30		1			NS60	2	-1		
24	W	None	2CE-1	50		2SN-1		50	100		3			EW40	3			
25	N	EW	3NE4		630	3NE4		630						EW420	-5	5		
26	E	Both	3NN-1		100	3NN4	630			730		12		NS180	-7	-10		
27	S	None	3HN4	170		5CXW-2	300			130		4		NS320	-4	1		
28	W	NS	3NE-4	200		3NW3		400	600		12			EW160	8	6		
總計 IMP											34	19					1	18

結果	4	Catchall	5	Cyclops
本圈 IMP		34		19
合計 IMP		34		19
此場 VP		14.19		5.81
簽名				

15



8

113年葉氏盃全國橋藝競賽橋士組

8

14  
頁

NS 洪振耀 陳君明(開C)

3

Table 1

1

NS 葉澄 施瑞佑(開0)

EW 楊欣龍 蘇皓沂(開0)

EW 黃光輝 張忠謀(開C)

B#	DL	身價	關閉室			公開室			差數		國際序分		COP		Datum				
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 3	# 1	# 3	# 1	#3	#1	Mean	NS	EW		
15	S	NS	2SS2	110		3CS-1		100	210		5				NS40	2	4		
16	W	EW	5HW5		650	4HW5		650							EW640				
17	N	None	4HS5	450		4HS4	420		30		1				NS440		1		
18	E	NS	3NE6		490	3NE6		490							EW480				
19	S	EW	7DN7	1440		6DN7	940		500		11				NS1370	2	10		
20	W	Both	1NE-1	100		1NE-1	100								NS110				
21	N	NS	6DE-1	50		5DE5		400	450		10				EW540	11	-4		
22	E	EW	3NE3		600	3NW-1	100			700		12			EW280	-8	-9		
23	S	Both	3SW-1	100		2DN3	110			10					NS60	1	-2		
24	W	None	3NN-1		50	2DN-1		50							EW40				
25	N	EW	3NE4		630	4NE-1	100			730		12			EW420	-5	-11		
26	E	Both	3NN-1		100	3DS4	130			230		6			NS180	-7	2		
27	S	None	4HN4	420		3HN4	170		250		6				NS320	3	4		
28	W	NS	3NE3		400	3NW-3	150			550		11			EW160	-6	-7		
											總計 IMP		33	41					

結果	3	圓桌	1	葉氏
本圈IMP		33		41
合計IMP		33		41
此場VP		7.56		12.44
簽名				



8

113年葉氏盃全國橋藝競賽橋士組

8

14  
頁

NS 何為 李舜偉(開C)

6

Table 3

2

NS 陳輔弼 歐宜鴻(開O)

EW 孫君懷 吳明璋(開O)

EW 吳清亮 郭傑儀(開C)

B#	DL	身價	關閉室			公開室			差數		國際序分		COP		Datum			
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 6	# 2	# 6	# 2	#6	#2	Mean	NS	EW	
15	S	NS	2SS2	110		2SS2	110									NS40	2	-2
16	W	EW	4HW5		650	4HW5		650								EW640		
17	N	None	4HS5	450		4HS6	480			30		1				NS440		-1
18	E	NS	3NE4		430	3NE6		490	60		2					EW480	2	
19	S	EW	7DN7	1440		7DN7	1440									NS1370	2	-2
20	W	Both	1NE-1	100		1NE-2	200			100		3				NS110		-3
21	N	NS	6CE6		920	3DW4		130		790		13				EW540	-9	-9
22	E	EW	2SE2		110	3NE3		600	490		10					EW280	5	8
23	S	Both	3SE-1	100		3SW3		140	240		6					NS60	1	5
24	W	None	3DN-1		50	2CE2		90	40		1					EW40		2
25	N	EW	3DW4		130	3NE3		600	470		10					EW420	7	5
26	E	Both	3NS4	630		3NN-1		100	730		12					NS180	10	7
27	S	None	4HN4	420		4HN5	450			30		1				NS320	3	-4
28	W	NS	3NE3		400	3DE4		130		270		7				EW160	-6	-1
總計 IMP											41	25					17	5

結果	6	微笑	2	宏儒
本圈 IMP		41		25
合計 IMP		41		25
此場 VP		14.42		5.58
簽名				

16